

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: 352/19-04-88 Datum: 07.05.2019</p>	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK</p> 
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18) i podnijetog zahtjeva TURISTIČKA AGENCIJA FLU MONTENEGRO TRAVEL DOO PODGORICA, izdaje:	
2	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>Za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
3	Za igradnju objekta na urbanističkoj parceli UP 542 koju čini katastarska parcela br.3637/2 u zahvatu Izmjena Detaljnog urbanističkog plana "Žabljak" („Sl.list CG – opštinski propisi“ br.47/18)	
4	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>TURISTIČKA MONTENEGRO PODGORICA</b> <b>AGENCIJA TRAVEL DOO</b> <b>FLU DOO</b>
5	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>	
	Prema postojećem stanju, predmetna lokacija je neizgrađena površina-	
6	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1.	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b>	
	Prema grafičkom prilogu broj 5 "Plan namjene površina . <b>Turističko naselje (zona G UP542)</b> , na lokaciji nekadašnje kasarne, planirana je urbanistička parcela površine 13502m <sup>2</sup> za turističko naselje.	

	<p>Planom su definisani maksimalni urbanistički parametri za ovu lokaciju.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Maksimalni urbanistički pokazatelji</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks zauzetosti</td><td>0,3</td></tr> <tr> <td>Indeks izgrađenosti</td><td>1,0</td></tr> <tr> <td>Broj ležaja</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Max spratnost objekta hotela</td><td>P+2+Pk</td></tr> <tr> <td>Max spratnost objekata vila</td><td>P+Pk</td></tr> </tbody> </table> <p>Pri izradi idejnog rješenja voditi računa o uklapanju objekata turističkog naselja u postojeći prirodni ambijent.</p> <p>Minimalni procenat zelenih površina u okviru parcele je 4 0%.</p> <p>Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekti ne prelaze maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.</p> <p>Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu koji iznosi do 75°. Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати na drugi objekat.</p> <p>Uređenja zelenila u okviru ovih parcela raditi na osnovu projekta parternog rješenja. Projektom predviđeti rješenje kojim će se obezbijediti prepoznatljivost hotela, u odnosu na ostale turističke objekte. Pri izboru sadnica voditi računa o vizurama i arhitekturi objekta, koloritu i dr. Staze popločavati kamenim ili betonskim pločama a posebnu pažnju posvjetiti osvjetljenju partera. Informacione table i reklamne panoe uklopliti sa zelenilom. Sve prateće sadržaje i parking prostore za posjetioce ovog hotela predvidjeti u okviru parcele po odgovarajućim standardima. Obavezno je obezbeđenje 1PM na parceli ili u garaži u sklopu objekta na svakih 100m<sup>2</sup>.</p>	<b>Maksimalni urbanistički pokazatelji</b>		Indeks zauzetosti	0,3	Indeks izgrađenosti	1,0	Broj ležaja	200	Max spratnost objekta hotela	P+2+Pk	Max spratnost objekata vila	P+Pk
<b>Maksimalni urbanistički pokazatelji</b>													
Indeks zauzetosti	0,3												
Indeks izgrađenosti	1,0												
Broj ležaja	200												
Max spratnost objekta hotela	P+2+Pk												
Max spratnost objekata vila	P+Pk												
7.2.	<h3>Pravilaparcelacije</h3> <p>UP 542 sastoji se od kat parcele br.3637/2 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Žabljak.</p> <h3>OPŠTAPRAVILA GRAĐENJA I UREĐENJA</h3> <p>Opšta pravila građenja i uređenja su definisana po namenskim zonama i grupisana kao skup uslova parcelacije i regulacije za određenu vrstu i namjenu objekata koji se mogu graditi u toj zoni.</p> <p>Pravila građenja data su za sve urbanističke parcele, odnosno parcele na kojima je planirana gradnja krozurbanisticke parametre koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima („Službeni list CG”, br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Službeni list CG”, br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.</p> <p>Pravila građenja su osnov za izdavanje izvoda iz Plana radi dobijanja odobrenja za izgradnju na lokacijama gde su jasno definisane regulacije ulica i za koje Planom nije propisana dalja razrada urbanističkim projektima i konkursima.</p> <p>U okviru lokacije bez obzira na vrstu i namjenu objekta kao i načina gradnje,</p>												

moraju biti ispoštovani svi urbanistički pokazatelji indeks zauzetosti (Iz) i indeks izgrađenosti (Ii) i sva propisana pravila građenja.

Građenje i rekonstrukcija objekata dozvoljeni su na svim parcelama za koje je planom definisana građevinska linija i pripadajući urbanistički parametri (grafički prilog Urbanističko-tehnički uslovi za sprovođenje plana).

Izgradnja planiranih objekata dozvoljena je unutar urbanističke parcele, odnosno utvrđenih građevinskih linija objekata prema pravilima uređenja i građenja utvrđenih Planom.

Postojeći objekti, čiji parametri nisu u skladu sa parametrima datim ovim planskim dokumentom, zadržavaju postojeće parametre, koji se ne tretiraju kao stečena obaveza prilikom zamjene zgrade, već se izgradnjom novog objekta primjenjuju propisani urbanistički parametri.

U regulaciji ulica nije dozvoljena izgradnja objekata, izuzev onih koji spadaju u saobraćajne, kmunalne objekte i urbanu opremu (nadstrešnice javnog prevoza, reklamni panoi i sl.) i objekata i mreže javne saobraćajne i komunalne mreže infrastrukture.

Studijom zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade ovog planskog dokumenta koja je donijeta Rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore, dat je Pregled kulturno istorijskih dobara na planskom područjusu konzervatorskim uslovima.

Granica nepokretnih kulturnih dobara data Studijom prikazana je u grafičkim prilozima, kao i preliminarna granica zaštićene okoline.

Za potrebe intervencija na području kulturnog dobra i zaštićene okoline, pribaviti Konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara koji će biti sastavni dio urbanističko tehničkih uslova

Na osnovu izdatih UTU-a i Konzervatorskih uslova za objekat kulturnog dobra obavezno je

- izraditi konzervatorski projekat kompletne sanacije, adaptacije i restauracije objekta,
- izraditi projekat hortikulturnog uređenja prostora oko objekta i predložene zaštićene okoline.

Prilikom izrade projektnodokumentacije voditi računada projektovane intervencije naruše izvorne karakteristike i karakter kulturnog dobra. Nakon snimanja postojeceg objekta će se odrediti površina i ostali urbanistički parametri predmeta tog objekta.

### **Urbanistička parcela**

Urbanistička parcela jeste osnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta. Urbanistička parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove gradnje propisane planskim dokumentom.

Urbanistička parcela može se obrazovati na zemljištu koje je planom predviđeno za izgradnju i koje odgovara uslovima sadržanim u pravilima građenja.

Urbanistička parcela mora imati pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Svaka parcela, u principu, treba da je direktno oslonjena na javnu površinu ulice sa koje

je obezbjeđen pristup, a izuzetak predstavljaju one parcele koje se ne graniče sa javnom saobraćajnicom ili javnom površinom, ali imaju trajno obezbjeđen indirektni pristup u širini od najmanje 3,0m.

Urbanistička parcela mora imati površinu i oblik koji omogućava izgradnju i korišćenje parcele u skladu sa planskim dokumentom.

Urbanistička parcela namjenjena za građenje, nezavisno od namjene, treba po pravilu da ima oblik pravougaonika ili trapeza.

Izuzetno se za gradnju mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i u tom slučaju će se izgradnja objekta na parcelli prilagoditi obliku parcele u skladu sa uslovima određene zone, uličnog poteza ili lokacije.

### **Veličina parcele**

Veličina urbanističke parcele utvrđena je prema namjeni i vrsti, odnosno načinu postavljanja objekta na parcelli, a u skladu sa pravilima građenja definisanim za određenu zonu, kojima su uvažene specifičnosti i zatečeni način korišćenja prostora u zoni.

Širina urbanističke parcele utvrđena je prema načinu postavljanja objekta na parcelli, koji treba da je usaglašen sa preovlađujućim načinom postavljanja postojećih objekata u bloku, odnosno uličnom potezu, a prema uslovima koje parcella mora da ispunji za građenje objekta određene namjene.

Zadržavaju se postojeće katastarske parcele na kojima se može graditi u skladu sa pravilima parcelacije i ovim planom postaju urbanističke. Po pravilu, formiranjem urbanističkih parcella granice između susjeda se ne mijenjaju, osim uz saglasnost susjeda. Ukoliko granica urbanističke parcele nije na vlasničkoj granici, mjerodavna je granica vlasništva.

Dioba katastarske parcele na kojoj se nalazi postojeći objekat, može se izvršiti uz uslov da postojeća zgrada i posle diobe parcele ispunjava sve date parametre, predviđene planom, a u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.

Na zahtjev korisnika u zoni stanovanja male gustine, urbanisticke parcele definisane ovim planom mogu se ukupnjavati.

Ukupnjavanje parcella se vrši udruživanjem 2 (dvije) ili više susjednih parcella.

Bruto građevinska površina objekta, na urbanističkoj parcelli dobijenoj udruživanjem, računa se u odnosu na planom zadate urbanističke parametre (indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti) uz uslov da maksimalna bruto građevinska površina objekta ne bude veća od 500 m<sup>2</sup> u skladu sa smjernicama za građenje objekata u zoni stanovanja male gustine.

Objekti na urbanističkoj parcelli se organizuju, odnosno postavljaju u odnosu na granice parcele, u skladu sa načinom korišćenja objekata i prostora, a prema pravilima utvrđenim u odnosu na vrstu i namjenu planiranih objekata, uz uvažavanja zatečenog načina organizacije parcella u zoni – planskoj cjelini.

Za izvođenje radova na polaganju podzemnih i vazdušnih vodova za elektroenergetske, PTT, vodovodne, kanalizacione, toplovodne i gasne instalacije ne vrši se parcelacija i preparcelacija građevinskog zemljišta.

U ulicama i na mjestima gdje nije uspostavljena planirana regulaciona širina, prilikom izgradnje objekata prethodno uspostaviti punu regulacionu širinu.

### **Položaj i broj objekata na parcelli**

	<p>Objekti na urbanističkoj parceli postavljaju se kao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• slobodnostojeći – objekat ne dodiruje ni jednu granicu parcele,</li> <li>• objekat u nizu – objekat dodiruje jednu ili dvije bočne granice parcele.</li> </ul> <p>Položaj objekta određen je građevinskom linijom prema javnoj površini i prema granicama susjednih parcela, tj. objekat se postavlja prednjom fasadom na građevinsku liniju, odnosno unutar prostora ovičenog građevinskom linijom uodgovarajućem grafičkiom dijelu planskog dokumenta.</p> <p>Za neizgrađene novoformirane parcele, prema ovom planskom dokumentu, dozvoljena je izgradnja samo jednog glavnog objekta na jednoj urbanističkoj parceli, uz mogućnost izgradnje pomoćnog objekta, ako su ispunjeni uslovi međusobne udaljenosti objekata tako da su ispoštovani i uslovi protivpožarne zaštite.</p> <p>Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja malih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše <math>500\text{m}^2</math>.</p> <p><b>Površina pomoćnih objekata se obračunava u obračun indeksa izgrađenosti i zauzetosti na urbanističkoj parceli.</b> Ukoliko na urbanističkim parcelama i u zonama druge namjene postoje pomoćni objekti dozvoljena je njihova rekonstrukcija.</p>
7.3.	<h3><b>Građevinska regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></h3> <p><b>Građevinska linija</b></p> <p>Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode do koje je dozvoljeno građenje, a predstavlja rastojanje od regulacione linije, odnosno od saobraćajnice ili druge javne površine.</p> <p>Građevinska linija ispod zemlje (GL 0) je linija kojom se utvrđuju gabariti za podzemne dijelove objekta ili podzemne objekte i ne mora se poklapati sa nadzemnom, ali mora biti najmanje 1m udaljena od granice parcele prema susjedima.</p> <p>Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni dio objekta -suteren i prizemlje.</p> <p>Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta iznad prizemlja kao i za nadzemne objekte koji ne sadrže prizemnu etažu označava položaj zgrade prema ulici ili njenoj regulacionoj liniji.</p> <p>Građevinska linija prema javnoj površini je definisana grafički sa numeričkim podacima, a građevinske linije prema susjednim parcelama su definisane opisno (kao odstojanja u odnosu na granicu pripadajuće parcele).</p> <p>Ovim planskim dokumentom grafički je definisana jedna građevinska linija (prema javnoj površini) i predstavlja građevinski liniju na zemlji i iznad zemlje (GL 1 = GL 2). Dozvoljeno je na spratnim etažama planirati konzolne ispuste – erkere i balkone, koji maksimalno mogu izlaziti 1,80m izvan ucrtane građevinske linije.</p> <p>Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima dio je BGP definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.</p> <p>Građevinska linija prema javnoj površini definisana je na grafičkom prilogu 12: „Plan nивелације и регулације“.</p> <p>Ostale građevinske linije date su opisno.</p>


Za slobodnostojeći objekat rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele sa bočnim susjedom je: minimalno 1,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m, ili minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada 0,0m i više.

Za dvojne objekte minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.

**Postojeći objekti koji svojim gabaritima izlaze iz planirane građevinske linije se zadržavaju. U slučaju rušenja postojećeg objekta i izgradnje novog, poštovaće se građevinska linija propisana ovim Planom.**

### Regulaciona linija

Regulaciona linija (RL) je linija koja razgraničava javno građevinsko zemljište od parcela koje imaju drugu namjenu, tj. koje nijesu za površine, ili objekte od opštег interesa. Kako se regulaciona linija podudara sa granicom parcela prema javnim površinama ona nije posebno prikazana.



Šematski prikaz regulacione linije

Kada se regulaciona i građevinska linija poklapaju, na zgradama se mogu predvidjeti erkerna ispuštanja, tako da maksimalna fasadna površina erkera ne smije prelaziti 25% površine fasade na kojoj su planirani.

Erkerna ispuštanja na zgradama dozvoljena su i u okviru urbanističke parcele pod istim uslovima, uz poštovanje minimalnog udaljenja od granica susjednih parcela.

Kod objekata kojima se građevinska linija na zemlji i građevinska linija iznad zemlje poklapaju sa regulacionom linijom, dozvoljeno je planirati konzolne ispuste – erkere i balkone maksimalne dubine 1,80m.

Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima dio je bruto građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.

### Indeks izgrađenosti zemljišta

Indeks izgrađenosti ( $I_i$ ) zemljišta je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele ili bloka.

Indeks izgrađenosti urbanističke parcele ( $I_i$ ) predstavlja odnos između bruto razvijene izgrađene površine, odnosno zbiru bruto površina svih izgrađenih etaža i

ukupne površine jedinice građevinskog zemljišta (urbanističke parcele ili bloka) izražene u istim mjernim jedinicama.

Indeks je racionalni broj sa dvije decimale, a računa se primjenom sljedeće formule:

$$Ii = Pbr/Pgz,$$

gdje je  $Ii$  – indeks izgrađenosti,  $Pbr$  – površina svih etaža i  $Pgz$  – površina jedinice građevinskog zemljišta.

Površina garaže i pomoćnih prostorija (ostave, kotlarnice i sl.) ne ulazi u ukupnu površinu objekta, ukoliko spratna visina tog prostora nije veća od 2,40m. Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori).

Maksimalna vrijednost indeksa izgrađenosti, za neizgrađene, novoformirane urbanističke parcele data je u za svaku urbanističku parcelu posebno.

#### **Indeks zauzetosti zemljišta**

Indeks zauzetosti ( $Iz$ ) zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele ili bloka.

Indeks zauzetosti ( $Iz$ ) je odnos između bruto površine pod objektima i površine urbanističke parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Indeks je racionalni broj sa dvije decimale a izračunava se primjenom sljedeće formule:

$$Iz = Pg/Pgz,$$

gdje je  $Iz$ =indeks zauzetosti,  $Pg$  – površina pod objektima,  $Pgz$  – površina jedinice građevinskog zemljišta (urb. parcela).

Za novu izgradnju, za svaku parcelu je dat planirani odnos nove bruto površine pod objektom i površine urbanističke parcele, kao faktor ograničenja.

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%).

#### **Visina i spratnost objekta**

Visina objekta je definisana brojem etaža. Visina objekta se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu.

Nadzemne etaže su suteren, prizemlje, spratovi i potkrovље.

Osim minimalne visine etaže, koja za stambene objekte iznosi 2,8m, a za poslovanje 3,0m, ovim planom su usvojene i maksimalne visine etaža, u zavisnosti od namjene i iznose:

- za stambene objekte do 3,5m (minimalno 2,8m),
- za poslovne objekte do 4,5m i
- izuzetno, za osiguranje pristupa za intervencijska i dostavna vozila, najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5m.


Kota prizemlja novog objekta na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete pristupne saobraćajnice.

Ukoliko je saobraćajnica ili druga javna površina u nagibu, u odnosu na širinu parcele, kota nivelete saobraćajnice se uzima na mjestu polovine širine parcele.


Za objekte na strmom terenu (naniže), kad je nulta kota niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta, kota prizemlja može biti niža maksimalno 1,5m od kote nivelete javnog puta.

Maksimalna spratnost objekta, definisana ukupnim brojem svih etaža i grafički dio „Plan niveliacije regulacije“).

#### Prijedlog izgradnje na parceli sa nagibom od saobraćajnice



#### Prijedlog izgradnje na parceli sa nagibom prema saobraćajnici



Na strmom terenu dozvoljena je izgradnja više suterenskih etaža, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju, uz obaveznu izradu geotehničkog elaborata, a u skladu sa urbanističkim parametrima koji su dati ovim planom.

Maksimalna visina nadzitka potkovne etaže iznosi najviše 1,5m na mjestu gdje se građevinska linija potkovlja i spratova poklapaju.

Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom od  $35^\circ$  do  $70^\circ$ .

Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

Predlaže se na parcelama čiji je nagib veći od  $10^\circ$  izgradnja objekata koji kaskadno prate liniju terena bez zaklanjanja vizura. Takođe se predlaže i kaskadno uređenje parcele izgradnjom potpornih zidova od kamena, najveće visine 2,0m, kojima se formiraju terase širine od 3,0m do 5,0m.

#### Arhitektonska obrada objekta

Cilj je stvoriti skladan homogen izgled naselja. Stoga treba utvrditi i definisati pravila izgradnje novih objekata i mjere koje će umanjiti efekat već izgrađenih dijelova naselja.

Preporučuje se očuvanje kvalitetnih nasleđenih ambijentalnih karakteristika podržavanjem specifičnih oblika gradnje i formiranjem vizuelno kvalitetnih cjelina, poteza i vrijednih ambijenata.

Izgradnja nove kuće podrazumjeva reinterpretaciju određenih tipoloških odlika tradicionalne kuće u spremi sa savremenim funkcionalnim, građevinskim, instalacionim, energetskim i pejzažnim rješenjima. Nova kuća svojim položajem na parceli ne smije da ugrozi susjedne objekte, javne površine, javne objekte ili infrastrukturu.

Građenje novih objekata, kao i radovi na rekonstrukciji starih, treba da budu takvi da se sačuva tipološka arhitektura naselja i ostvari homogena izgradnja. Shodno tome, fasade bi trebalo da budu tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.

Poželjno je korišćenje građe koja je prirodna i autohtonata, ali i znalačko korišćenje i primjena novih materijala na novim objektima. Oni kao takvi moraju pokazivati svoje vrijeme gradnje, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smiju biti nametljivi.

Moraju se pre svega poštovati tradicionalni oblici i materijali kao i postizanje visokih energetske efikasnih standarda prilikom izgradnje novih konstrukcija i prilikom obnove graditeljskog nasleđa.

Tradisionalna arhitektura zasniva se na kompaktnim oblicima objekata, strmim krovovima, malim prozorima i često duplim dok su dimnjaci veliki i prepoznatljivi. Drvo je korišćeno kao glavni konstruktivni materijal što pokazuje brigu o smanjenju toplotnih gubitaka. Karakteristični elementi su kosi složeni krovovi nagiba do 75°.

Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – autohtonog kamena za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih dijelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena očekuje se i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli i prilikom uređenja šetališta duž vodenih tokova. Primijenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nemetljivi.

Treba obratiti pažnju na estetske i energetske karakteristike novih objekata kako bi se ostvarila povezanost sa prirodnom sredinom. Uslovi koje treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

Optimizacija oblika i korišćenje održivih materijala su ključne akcije u postizanju energetske efikasnosti objekata, odnosno smanjenja gubitaka topote.

Uređenje dvorišta treba izvesti u skladu sa prirodnom morfolologijom terena, sa što manje podzida, ograda, stepenica, rampi, i drugih elemenata koji ako ih ima treba da budu građeni od kamena i ostalih prirodnih materijala. Zadvorišta koristiti autohtone vrste biljaka.

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije

dozvoljena promjena stila građenja.

## . PRAVILA GRAĐENJA ZA TURISTIČKE OBJEKTE

Planom su definisani prostori čija je preovlađujuća namjena turizam i to:

- hoteli i hotelski kompleksi,
- turistička naselja,
- bungalovi i apartmanski kompleksi.

### 7.4.1. Opšta pravila građenja za hotele i hotelske komplekse

Urbanistički normativi i standardi za izgradnju turističkih kapaciteta propisani su Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl.list Crne Gore“, br. 36/18).

Hotel je objekat za pružanje usluge smještaja, po pravilu sa minimalnim kapacitetom od 7 smještajnih jedinica za noćenje, recepcijom i holom hotela, javnim restoranom sa kuhinjom.

Hotel može imati depandans. Depandans je građevinski samostalni dio hotela (spojen sa glavnom zgradom ili ne), u kojem se pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama.

Svi zahtjevi u pogledu objekata i odgovarajućih standarda za smještajne jedinice hotela, primjenjuju se i na depandans hotela.

Recepcija, hol i restoranski kapaciteti su smješteni u glavnoj zgradi.

Garni-hotel je objekat za pružanje usluge smještaja koji pruža samo uslugu doručka.

Hoteli sa kategorijom 5 zvjezdica mogu koristiti oznaku Grand hotel ako objekat ima najmanje 100 soba.

Za ugostiteljske objekte za smještaj sa kapacitetom manjim od 25 soba (mali hotel), izuzeci od minimalnih uslova navedeni su u „Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata“.

Ugostiteljski objekti koji podliježu obavezi kategorizacije moraju ispunjavati i posebne uslove propisane za određenu kategoriju objekta.

Ugostiteljski objekti treba da budu dizajnirani, konstruisani i opremljeni na takav način da osiguravaju komfor, sigurnost i bezbjednost svih gostiju.

Ugostiteljski objekat gradi se, uređuje i oprema tako da omogućava racionalno korišćenje prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, higijensko rukovanje namirnicama, čuvanje robe od kvarenja, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, stručno i efikasno usluživanje gostiju, kao i zaštitu od štetnih uticaja koje obavljanje djelatnosti u ovim objektima može imati na životnu sredinu (buka, vibracije, zagađenje vazduha, voda i zemljišta, šuma i zaštićenih djelova prirode).

Ugostiteljski objekti, uređaji i oprema moraju da ispunjavaju uslove u pogledu gradnje, sanitarne, protivpožarne i uslove zaštite na radu, zaštite životne sredine i druge uslove propisane za tu vrstu i namjenu objekata, kao i da odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.

Ugostiteljski objekat gradi se od materijala koji obezbeđuje odgovarajuću toplotnu, zvučnu i hidroizolaciju.

	<p>Svaki objekat mora da održava atraktivan izgled u saglasnosti sa svojim prirodnim okruženjem i lokacijom.</p> <p>Fasada hotela/restorana, zajedno sa natpisima i spoljašnjim osvjetljenjem, treba da odaje jasan arhitektonski izgled i kvalitet objekta.</p> <p>Za hotele u gradskim centrima, fasade i nadstrešnice/natpsi treba da su osnovni elementi raspoznavanja hotela.</p> <p>Pješački, saobraćajni i prilaz za personal, treba da budu jasno odvojeni, označeni i kontrolisani.</p> <p>U hotelima u gradskim centrima trebalo bi obezbjediti nekoliko parking mesta, udaljenih od saobraćajnih linija, kako bi se obezbijedili što je moguće bolji uslovi za dolazak i odlazak gostiju.</p> <p>Svi objekti treba da imaju adekvatne parking prostore u skladu sa svojim načinom i stilom poslovanja.</p> <p>Otvoreni parking prostori treba da budu uređeni, dobro osvijetljeni, čuvani i zaštićeni od sunca.</p> <p>Neophodno je obezbediti 1 parking mjesto na <math>100m^2</math> prostora.</p> <p>Glavni ulaz i spoljašnji natpsi objekta treba da odražavaju stil i kvalitet objekta.</p> <p>Na glavnem ulazu u ugostiteljski objekat vidno se ističe vrsta i naziv objekta, a na glavnem ulazu u ugostiteljski objekat koji podliježe obavezi kategorizacije i oznaka vrste i kategorije.</p> <p>Građevinski gabariti za ugostiteljske objekte treba da su tako projektovani da predviđaju minimalnu visinu enterijera, sa neophodним prostором за prolaz osoblja, instalacije и cjevovode, ukoliko nije drugačije propisano.</p> <p>Unutrašnja visina prostorija u ugostiteljskom objektu (visina od poda do tavanice) iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sve javne prostorije <math>3,00m</math> minimum visine;</li> <li>• Spavaće sobe i kancelarije <math>2,80m</math> minimum visine;</li> <li>• Hodnici spavačih soba <math>2,40m</math> minimum visine;</li> <li>• Prizemne uslužne prostorije <math>4,00m</math> minimum visine;</li> <li>• Kuhinja <math>3,00m</math> minimum visine;</li> <li>• Parking u podzemnim garažama <math>2,20m</math> minimum visine.</li> </ul> <p><b>7.4.2. Posebna pravila za izgradnju hotela i hotelskih kompleksa</b></p> <p>Kod oblikovanja hotela posebnu pažnju treba obratiti na uklapanje sa okolinom, tj. težiti rješenju koje bi sa jedne strane isticalo kategoriju turističkog kompleksa (poželjno je da svi planirani turistički objekti budu visoke kategorije), a sa druge strane bi se skladno uklopilo sa okolnim prostorom.</p> <p>Oblik i veličina zgrade kao i kapacitet gradnje definisani su ovim planom i ograničeni su građevinskom linijom, maksimalnom spratnošću, indeksom zauzetosti i indeksom izgrađenosti kao i ostalim uslovima i pravilima građenja koji su dati ovim planom.</p> <p>Preporučeni kapacitet hotela je od 60 do 140 gostiju odnosno od 25 do 80 soba.</p> <p>Minimalni procenat zelenih i slobodnih površina u okviru svake parcele u</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kompleksu je 30%.

Prije zahtjeva za izradu urbanističko-tehničkih uslova obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu urbanističko-tehničkih uslova za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Uređenja zelenila u okviru ovih parcela raditi na osnovu projekta parternog rješenja. Projektom predvideti rješenje kojim će se obezbijediti prepoznatljivost hotela, u odnosu na ostale turističke objekte. Pri izboru sadnica voditi računa o vizurama i arhitekturi objekta, koloritu i dr. Staze popločavati kamenim ili betonskim pločama, a posebnu pažnju posvjetiti osvjetljenju partera. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom.

Obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenum tradicionalnom lokalnom arhitektonskom izrazu (do 75°). Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати на drugi objekat.

U okviru parcele potrebno je podmiriti sve potrebe za parkiranjem po normativu i standardu u skladu sa kategorijom hotela (10 PM na 1000m<sup>2</sup>).

Preporuka ovog Plana je da se kapaciteti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i slobodnim vizurama. Objekte je potrebno uklopiti u okruženje, prirodno i izgrađeno.

Na postojećim lokacijama treba podići nivo turističke ponude, potpunom zamjenom postojećih objekta ili njihovom adaptacijom prevesti u višu kategoriju.

#### **7. 4.2.1. Položaj objekta**

Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom prilogu „Urbanističko-tehnički uslovi za sprovođenje plana“.

Za slobodnostojeći turistički objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:

- minimalno 1,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili
- minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.

Minimalna udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele koja nije urbanistička iznosi 1,5m.

Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti i manja uz saglasnost bočnog susjeda.

Projekcija strehe planiranog objekta može se poklapati sa granicom susjedne parcele ukoliko susjedna parcela nije ovim Planom definisana kao urbanistička.

Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi u kompoziciji složeni krovovi nagiba (do 75°), sa funkcionalnim akcentima.

Dozvoljena je izgradnja podrumske i suterenske etaže ako ne postoji smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

**Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija.**

#### **7.4.2.2. Ograđivanje**

Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna).

Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta.

U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton).

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje.

Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje.

Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

#### **7.4.2.3. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila**

Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM na 100m<sup>2</sup> prostora.

Pristup parceli po pravilu treba da je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m.

Kolske ulaze/izlaze na parcelama koje imaju pristup na više od dvije saobraćajnice predvidjeti sa saobraćajnice nižeg reda.

U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljeđu parcele, obezbijediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).

#### **Uslovi za turističke objekte po parcelama**

. **Turističko naselje (zona G UP542)**, na lokaciji nekadašnje kasarne, planirana je urbanistička parcela površine 13502m<sup>2</sup> za turističko naselje.

Planom su definisani maksimalni urbanistički parametri za ovu lokaciju.

#### **Maksimalni urbanistički pokazatelji**

Indeks zauzetosti

0,3

	<table border="1"> <tr><td>Indeks izgrađenosti</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>Broj ležaja</td><td>200</td></tr> <tr><td>Max spratnost objekta hotela</td><td>P+2+Pk</td></tr> <tr><td>Max spratnost objekata vila</td><td>P+Pk</td></tr> </table> <p>Pri izradi idejnog rješenja voditi računa o uklapanju objekata turističkog naselja u postojeći prirodni ambijent.</p> <p>Minimalni procenat zelenih površina u okviru parcele je 4 0%.</p> <p>Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekti ne prelaze maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.</p> <p>Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu koji iznosi do 75°. Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати na drugi objekat.</p> <p>Uređenja zelenila u okviru ovih parcela raditi na osnovu projekta parternog rješenja. Projektom predviđeti rješenje kojim će se obezbijediti prepoznatljivost hotela, u odnosu na ostale turističke objekte. Pri izboru sadnica voditi računa o vizurama i arhitekturi objekta, koloritu i dr. Staze popločavati kamenim ili betonskim pločama a posebnu pažnju posvjetiti osvjetljenju partera. Informacione table i reklamne panoe uklopliti sa zelenilom. Sve prateće sadržaje i parking prostore za posjetioce ovog hotela predvidjeti u okviru parcele po odgovarajućim standardima. Obavezno je obezbeđenje 1PM na parceli ili u garaži u sklopu objekta na svakih 100m<sup>2</sup>.</p> <p>Ostali urbanističko-tehnički uslovi i pravila građenja preuzeti iz opštih pravila građenja i uređenja.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18).</li> <li>-Pravilnik o načinu obračuna površina i zapremina zgrade ("Sl.list CG" br.60/18).</li> </ul>	Indeks izgrađenosti	1,0	Broj ležaja	200	Max spratnost objekta hotela	P+2+Pk	Max spratnost objekata vila	P+Pk
Indeks izgrađenosti	1,0								
Broj ležaja	200								
Max spratnost objekta hotela	P+2+Pk								
Max spratnost objekata vila	P+Pk								

7	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjeru zaštite od požara i shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG" br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnjom objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predviđi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji ,</p>

rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

### **Mjere zaštite od požara i eksplozija**

Mjere zaštite od požara i eksplozija se sprovode:

- poštovanjem propisanih udaljenja između objekata različitih namjena;
- izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svih parcela i objekata na njima, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;
- izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata;
- uvlačenjem zelenih pojaseva prema centralnoj zoni naselja i povezivanjem sa šumskim zelenilom, osim visokovredne komponentne uređenja prostora, dobijaju se privremjene saobraćajnice u vanrednim prilikama za evakuaciju stanovništva i kretanje operativnih jedinica;
- zaštita od požara treba da se zasnova na uzradi planova zaštite od Požara Nacionalnog parka „Durmitor“ i ostalih šumskih kompleksa u neposrednoj blizini planskog područja;
- Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara i eksplozija (ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom;
- Izmještanjem materija povećanog požarnog rizika iz industrijskih objekata;
- Za objekte u kojima se u skladište, pretaču, koriste ili u kojim se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenjena lokaciju od nadležnih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost) kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte;
- Djelovanjem vatrogasnih jedinica opštine Žabljak u vanrednim situacijama (vatrogasnim ekipama omogućiti pristup lokalnim saobraćajnicama i najbližim vodnim objektima);
- U cilju smanjenja požarne ugroženosti i povredljivosti fizičkih struktura gradskih aglomeracija, definisani su minimalni urbanistički normativi i ograničen je koeficijent izgrađenosti i koeficijent zauzetosti zemljišta u užim gradskim zonama, tako da je najveća definisana spratnost objekata P+3+Pk, odnosno nema visokih objekata koji nose sa sobom veću opasnost od požara i eksplozija.
- Preduslov za zaštitu od požara postignut je rasporedom fizičke strukture, jasno definisanim zonama javnih i ostalih namjena, malim indeksom izgrađenosti kao i otvorenim zelenim prostorima, kao i definisanjem međusobne udaljenosti objekata u zavisnosti od njihove namjene.

### **Mjere zaštite šuma od požara**

Cilj zaštite šuma je je unapređenje postojećeg stanja svih šuma, tako da njene prije svega zaštitno- ekološke funkcije, kao i ekonomski funkcije budu što jače izražene i izbalansirane.

	<p>Pravila zaštite šuma od požara koje bi trebalo propisati kao obavezne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivno uzgajne mjere: uklanjanje suvog i drugog biljnog materijala u prizemnom sloju, njega šumskih sastojina sa pravilnom proredom, čišćenje vegetacije ispod trase elektroenergetskih vodova;</li> <li>• Obrazovanje monitoring službe koja ima za cilj brzu dojavu i rano otkrivanje požara;</li> <li>• Izgradnja punktova za nadzor u vidu montažnih građevina, postavljenih na najpogodniji visinski položaj u vrijeme ljetne sušne sezone;</li> <li>• Formiranje punktova sa materijalom za gašenje požara;</li> <li>• Protivpožarna pruge- prosječeni prostor u šumi u obliku pruge očišćen od drveća i niskog rastinja, širine 4-15 m ili protivpožarna pruga sa elementima ceste koja ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do mesta požara;</li> <li>• Organizacija i planiranje rada protivpožarne službe sa detaljno razrađenim rasporedom kretanja šumskih radnika po trasama i satnici obilaska;</li> <li>• U odnosu na stepen opasnosti od šumskog požara odrediti mjere zaštite za svaku šumu pojedinačno;</li> <li>• Preglednim kartama na terenu odrediti sve elemente zaštite od požara: protivpožarne pruge-usjeke zaštite, prirodne prepreke zaštite, željezničke pruge, mesta monitoringa i punktova za gašenje, mesta rezervoara sa vodom;</li> <li>• Planovi prevencije i zaštite od požara moraju biti dio planova upravljanja i gazdovanja šumama.</li> <li>• Potrebno je sprovoditi stalne kampanje u cilju upoznavanja šire javnosti o važnosti šumskih resursa i štetama koje mogu nastati u slučajevima nesavjesnog postupanja u raznim slučajevima, naročito za vrijeme povećanog rizika od nastanka požara.</li> </ul> <p><b>Smjernice i preporuke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisanjem nacionalne šumarske politike i strategije razvoja, kao i postojećim zakonskim aktima iz oblasti šumarstva, došlo je do približavanja evropskim standardima očuvanja prirodnih resursa i ustanovljeni su principi održivog razvoja;</li> <li>• Potrebno je dalje razvijati savremene informacione sisteme (GIS) na integralnom nivou i, u okviru toga, ustanoviti savremene programe praćenja i monitoringa zdravstvenog stanja šuma. Na definisanom nivou treba organizovati IDP službu (izveštavanje, dijagnoza, prognoza) zaštite šuma;</li> <li>• Potrebno je izrađivati odgovarajuće planove zaštite šuma u odnosu na sve važne hazarde po šumske resurse, kojima će se konkretizovati mjere i aktivnosti na sprječavanju nastanka štetnih posledica kao i mjere i aktivnosti u slučaju nastanka štetnih posledica i njihovo saniranje;</li> <li>• Potrebno je pospješivati doslednu primjenu zakonskih propisa i planova gazdovanja šumama u cilju smanjenja bespravnih radnji u šumama, uzurpacija šumskog zemljišta, deponovanja otpada itd.;</li> <li>• Neophodno je sprovođenje programa edukacije stručnih kadrova u cilju primjene najnovijih naučnih i stručnih saznanja, kao i jačanje naučno</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- istraživačkog rada, naročito u oblasti zaštite šuma. Takođe, potrebna je obuka zaposlenih u šumarstvu u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova;
- Potrebno je sprovoditi stalne kampanje u cilju upoznavanja šire javnosti o važnosti šumskih resursa i štetama koje mogu nastati u slučajevima nesavjesnog postupanja u raznim slučajevima, naročito za vrijeme povećanog rizika od nastanka požara.
  - U cilju zaštite od požara i eksplozija postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda.

### **Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća**

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća zasniva se na izradi planova zaštite od udesa u industrijskim objektima povećanog nivoa rizika, kontrole saobraćajnih pravaca kojima se prevoze opasne materije i primjeni pojačanog nadzora zona sa povećanim stepenom vulnerabiliteta stanovništva, prirodnih i materijalnih dobara (lokacija benzinske pumpe u Žabljaku, pojas regionalnog puta Žabljak-Pljevlja).

### **Mjere kontrole i smanjenja seizmičkog rizika**

Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih teničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:

- kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;
- na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orijentacijom objekta – zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni;
- saobraćaj na dijelu terena sa nagibom većim od 20% prilagoditi terenu uz, što je moguće više, poštovanje izohipsi. Prilikom izgradnje saobraćajnica drobina koja se nalazi na površini terena može se koristiti kao posteljica saobraćajnica uz adekvatnu primjenu podtla. Kolovoznu konstrukciju planirati u skladu sa seizmičkim rizikom, koji se može očekivati;
- prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati.
- pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seismologiju.

### **Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi**

	<p><b>od interesa za odbranu</b></p> <p>U cilju zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničkotehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i podzakonskim aktima koja prizlaze iz ovog zakona.</p> <p>Obavezno je poštovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predviđenih za aseizmičko projektovanje i građenje objekata.</p> <p>Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.</p>
8	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p><b>Smjernice i mjere zaštite životne sredine</b></p> <p>Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom kao i u skladu sa zakonima i propisima koji su doneti iz ove oblasti: Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“ br. 51/08), Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. List CG“ br. 13/07) i dr.</p> <p><b>Mjere za zaštitu vazduha.</b> – Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvarice se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izgradnjom obilaznice oko centralnog gradskog područja i preusmjeravanjem tranzitnog i teretnog saobraćaja iz centralne gradske zone;</li> <li>• Izgradnjom sistema toplifikacije grada Žabljaka i turističkih zona, pri čemu bi postojeće kotlarnice kao energetsko gorivo trebalo da koriste gas umjesto uglja;</li> <li>• Postavljanjem zaštitnih pojaseva zelenila duž magistralnog puta koji prolazi kroz područje i saobraćajnica I reda.</li> <li>• Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite voda.</b> – Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br. 27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda;</li> <li>• Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja;</li> </ul>

- Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju;
- Vodnim jerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja.

Prireditne aktivnosti za zaštitu voda u opštini Žabljak odnose se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje gradskih i drugih otpadnih voda koje će biti locirano u zoni E. Otpadne vode iz turističkih, proizvodnih i drugih komunalnih objekata moraju zadovoljiti standarde recipijenta i zahtevani nivo kvaliteta kako bi se odražala prirpdno-ekološka ravnoteža vodotokova. Neophodno je izvršiti obeležavanje i zvanično proglašavanje granica zona sanitарне заštite izvorišta od namjernog i slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu da djeluju na ispravnost kvaliteta vode.

Takođe zaštita površinskih i podzemnih vodana planskom području ostvariće se izgradnjom cijelokupne kanalizacione mreže uz izgradnju gradskog kolektora za odvođenje svih otpadnih voda i uvođenjem kontrole kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodovoda i bunara od strane stručnih službi.

**Mjere zaštite zemljišta.** – Očuvanje o izaštita poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz:

- Prireditnu aktivnost u zaštiti zemljišta neophodno je sprovesti rekultivaciju degradiranog zemljišta u zonama eksploatacije šljunka i pjeska;
- Kontrolisanom sjećom autohtonih šumskega sastojina posebno u ekosistemski ugroženim predjelima;
- Određivanjem granica građevinskog reona kako bi se sprečila dalja nekontrolisana gradnja.

**Mjere za sprečavanje nastajanja i smanjenje količina otpada.** – Primarni cilj u upravljanju otpadom je smanjiti njegovu količinu odnosno koristiti svaki otpad koji se može ponovo koristiti na mjestu njegovoga nastanka aili u blizini. U skladu sa tim potrebno je:

- Skladišta i druge trgovine koje robu isporučuju na paletama ili drvenim kutijama, obavezati da iste pokupe od kupca i vrate ih u skladište;
- Korištenje kao goriva drevnog otpada nastalog odbačenom drvenom ambalažom, odbačenom gradilišnom građom i sl. kao gorivo (određivanje lokacije gdje će se sakupljati ova vrsta otpada sa koje će građani biti u mogućnosti da ih preuzmu za dalju upotrebu),
- Korištenje otpadaka od hrane kao hrane za životinje,
- Kućno kompostiranje zelenog otpada i otpadaka hrane – stimulisanje i edukacija domaćinstava da sami vrše kompostiranje u vlastitim dvorištima,
- Građevinski otpad koristiti za nasipanje podloga na površinama koje se uređuju; građevinski otpad treba prije toga drobiti i izdvajati željezo i druge materijale koji nisu pogodni za građevinske rade; nasipanje vršiti samo u skladu sa projektima,
- Zemlju iz iskopakoristiti za nasipanje i uređenje degradiranih površina,
- Saradnja sa lokalnim trgovinama i proizvođačima u cilju

	<p>promovisanja upotrebe ili brzo razgradivih plastičnih kesa i ponovnog korištenja ambalaže,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponovno korišćenje stare stolarije, nameštaja, kućanskih aparata ili njihovih dijelova.</li> </ul> <p>Prioritet svakog cjelovitog sistema upravljanja otpadom je da se sprijeći ili smanji nastanak otpada. Korišćenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade i ekološkim savjesnim ponašanjem potrošača mogu se smanjiti količine i štetnost otpada koji bi se trebalo odstraniti ili preraditi.</p> <p>Opština će rješiti pitanje deponovanog neopasnog komunalnog otpada izgradnjom međuopštinske sanitарне deponije za opštine Pljevlja i Žabljak, kao i pitanje reciklaže izgradnjom reciklažnog centra.</p> <p><b>Mjere zaštite od buke.</b> – S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovodjenju sledećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini.</li> <li>• Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice);</li> <li>• Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p><b>Zelenilo turističkih objekata</b></p> <p>Zelene površine različitih oblika turističkih objekata zauzimaju veliku površinu plana i mogu biti veoma različite u zavisnosti od karaktera i veličine objekta, kao i od same veličine parcele. Značajno je reći da su zelene površine ovih objekata vrlo često presudan faktor za dobijanje određenih ocjena koje govore o kvalitetu turističkog doživljaja, i da kao takve moraju biti vrlo ozbiljno tretirane kad je u pitanju njihova površina, volumen i oblikovno-estetske karakteristike.</p> <p>Sve ovo praktično znači da površina i količina pod zelenilom bude što veća, sa primjenom savremenih pejzažnih i osnovnih principa estetike.</p> <p>Ovdje ćemo sve oblike zelenih površina turističkog stanovanja razmatrati u okviru dva osnovna tipa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelenilo manjih turističkih objekata kao što su: kuće u nizu, kuće za odmor, objekti za izdavanje</li> <li>• Zelenilo većih turističkih objekata kao što su različiti kompleksi, hoteli, odmaralista;</li> </ul> <p>Zelene površine manjih turističkih objekata Ove zelene površine treba planirati, ako je moguće, po principu predvrta i vrta: Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski znacaj, privlačnog</p>

	<p>projektantskog rješenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom zgrade. Zadnji dio vrta rjesavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druzenje i zavisno od velicine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, prostor za igru djece, mjesto za rostilj, cesmu;</p> <p>Pri samom projektovanju ovog oblika zelenila mora se razmišljati i o samom položaju parcele, njenom gradskom ili prigradskom karakteru;</p> <p>Ako je u saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine.</p> <p><b>Zelene površine većih turističkih objekata</b></p> <p>Za ovu kategoriju zelenila može se reci da ima veoma izraženu estetsku funkciju, odnosno ova funkcija nije ništa manje značajna od sanitarno-higijenske, koja uglavnom predstavlja primarnu funkciju zelenila.</p> <p>Pri planiranju ovog tipa zelenih površina treba voditi računa o svim sadržajima koji doprinose njihovom reprezentativno-atraktivnom karakteru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sve elemente kompozicije zelene površine, materijale, oblike i veličine, uskladiti sa objektom.</li> <li>• Postojeći biljni fond maksimalno zadržati, vodeći računa o svim vitalnim primjercima i njihovom uklapanju u buduće projektantsko rješenje;</li> <li>• Raspored staza riješiti funkcionalno sa povezivanjem svih sadržaja;</li> <li>• Sve atraktivne vizure sačuvati a nove brižljivo isplanirati;</li> <li>• Odabrani sadni materijal mora biti visoko kvalitetan, izražene dekorativnosti. Ulaz u objekat naglasiti parternim uređenjem, cvjetnjacima i lijepo održavanim travnjakom, eventualno alejnom sadnjom. Gustim zasadima i drvoređima odvojiti čitavu površinu od saobraćaja, na principu zaštitnog zelenila. Sve sadržaje aktivne i pasivne rekreativne funkcije planirati u odnosu na veličinu otvorene površine, ali nikako na račun zelenih površina;</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p><b>RAVILA I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA, ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH RAZARANJA</b></p> <p>Sistem zaštite na području Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predela (ekološkog i oblikovnog), održavanja spomenika i autohtonih stvorenih ambijenata, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspešno organizovanje opštenarodne odbrane. Sve navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već treba da su</p>

	<p>takve prirode da stanovnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.</p> <h3><b>ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE</b></h3> <p>Koncept zaštite prirodne i kulturne zaštite zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Urbani razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih unapređivati, sa ciljem očuvanja kvaliteta životne stredine.</p> <p>Izgled Žabljaka, odnosno, ono što ovaj prostor čini privlačnim je njegova izvornost, njegova uronjenost u prirodu. Iz tog razloga rad na ovom Planu je shvaćen pre svega kao postizanje balansa između očuvanja ispoljenih vrijednosti i razvoja uglavnom neiskorišćenih potencijala.</p> <h4><b>Mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa</b></h4> <p>U cilju zaštite kulturnih dobara na području planskog dokumenta urađena je studija zaštite iz koje u nastavku dajemo izvod.</p>
11	<h3><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></h3> <p><b>Posebni uslovi kojima se javne površine i javni objekti od opštег interesa čine pristupačnim osobama sa invaliditetom</b></p> <p>U rješavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i izgradnje prostora i objekata, osigurati uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, djeci i starijim osobama na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na svim pješačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovoza neutralisati obaranjem ivičnjaka;</li> <li>• Kod projektovanja javnih, poslovnih, komercijalnih, turističkih objekata obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama, minimalne širine 90cm, i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%)</li> <li>• U okviru svakog pojedinačnog parkirališta ili garaže obavezno predvideti rezervaciju i obeležavanje parking mjesta za upravno parkiranje vozila invalida u skladu sa standardom JUS A9.204;</li> <li>• Kod upravnog parkiranja, širina parking mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 3,70m, odnosno na širinu parking mjesta od 2,30m dodaje se prostor za invalidska kolica, sirine 1,40m (dubina ista kao kod parking mjesta). Kod dva susjedna parking mjesta može se dozvoliti da koriste isti prostor za invalidska kolica, odnosno da širina dva susjedna mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 6,00m (2,30+1,40+2,30m);</li> <li>• Kod planiranja parking mjesta treba predvidjeti rampe u trotarima za silazak kolica za trotoara na kolovoz. Iste rampe moraju se predvidjeti i u raskrsnicama, odnosno na svim mjestima gdje je neophodno da se prelazi sa trotoara na kolovoz ili obrnuto.</li> <li>• Pri realizaciji planskih rešenja pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene</li> </ul>

	pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 48/13 i 44/15).
12	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
13	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
15	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	/
16	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<p><b>Uslov priključenja elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv</li> </ul>
17.2.	<p><b>Uslov priključenja vodnu kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>Priklučenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća.</p> <p>Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima</p>

17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>	
	Prema DUP – u Žabljak	
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>	
	<p><b>Evakuacija otpada</b>            Potrebno je obezbijediti direktni i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica.            Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom i sl.</p> <p><b>Telekomunikaciona mreža</b>            Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13)</li> <li>• Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14)</li> <li>• Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15)</li> <li>• Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15)</li> </ul> <p>Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14)</p>	
17	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetn ulokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
18	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	/	
19	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 542

	Površina urbanističke parcele	13502 m2
	Maksimalni indeks zauzetosti	0.30
	Maksimalni indeks izgrađenosti	1,00
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	13502 m2
	Maksimalna spratnos objekata	P+2+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p><b>Parkiranje</b></p> <p>Parkiranje ili garažiranje motornih vozila se obezbeđuje na sopstvenoj parceli i izvan javnih površina prema sledećim kriterijumima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za stanovanje – 8 PM na 1000m<sup>2</sup>;</li> <li>• Proizvodnja – 10 PM na 1000m<sup>2</sup> izgrađene površine;</li> <li>• Hoteli i turistička naselja – 10PM na 1000m<sup>2</sup>;</li> <li>• Poslovanje - 15 PM na 1000m<sup>2</sup> prostora;</li> <li>• Trgovina – 30 PM na 1000m<sup>2</sup> prostora;</li> <li>• Restorani – 60PM na 1000m<sup>2</sup> neto etažne površine;</li> <li>• Za sportske dvorane, stadione i sl. – 12PM na 100 posjetilaca;</li> </ul> <p>Gornji normativ je predložen za optimističku prognozu rasta stepena amortizacije u kojoj će 2020.god. on iznositi oko 20 PM na 1000 stanovnika.</p>
	Smjernice za oblikovanje imaterijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p><b>Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti postojećih i novih objekata</b></p> <p>Primarni faktori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• postići maksimalnu toplotnu</li> </ul>

izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod  $0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm.

- prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od  $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.
- postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat.

Sekundarni faktori:

- svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).
- pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.
- zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju  $40/90 \text{ W/l}$ ). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Maštine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja.

Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u

obuhvatu DUP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja.

Rješenja koja mogu da se primjenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su:

- arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.
- elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žalizine, roletne i sl.
- elemetni unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr.
- elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

**Energetskom obnovom starih kuća i zgrada**, naročito onih građenih pre 1980. god. moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije preko 60%.

- Zamjeniti prozore i spoljna vrata toplotno kvalitetnijim;
- Toplotno izolovati kompletan spoljni omotač kuće dakle zidove, podove, krov te ploče prema negrejanim prostorima;
- Izgraditi vetrobran na ulazu u kuću;
- Sanirati i obnoviti dimnjak;
- Izolovati cijevi za toplu vodu i ostavu;
- Analizirati sistem grejanja i hlađenja u kući i po potrebi ga zameniti energetski efikasnijim sistemom te ga kombinovati sa obnovljivim izvorima energije.

Neizolovanii spoljni zid od šulje opeke d=19cm ima koeficijent prolaska toplote  $1,67\text{W/m}^2\text{K}$ . Kroz  $1\text{m}^2$  takvog zida godišnje prolazi zavisno od klimatskih

uslova 134-167kWh, što znači potrošnju od npr. 16,7 m<sup>3</sup> plina po m<sup>2</sup> zida godišnje. Ako takav zid izolujemo sa 10cm toplotne izolacije, njegov koeficijent prolaska toplote iznosi 0,3267W/m<sup>2</sup>K, što znači gubitak toplote od cca 26-32kWh, ili potrošnju 3,2m<sup>3</sup> plina po m<sup>2</sup> zida godišnje, odnosno predstavlja godišnju uštedu potrošnje energije od 81%.

**Kod gradnje nove kuće** važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orientaciju i oblik kuće;
- Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cele spoljne fasade i krova;
- Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštiti se od preteranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

**Izbor lokacije, orientacija i oblik kuće.** – Kod izbora lokacije za gradnju, treba odabratи место изложено Сунцу, које не засенјују друге куће односно на довољној удаљености, а заштићено од јаких ветрова. Објекат на парцели треба поставити тако да двориште буде окренuto ка југу као и просторије у којима се борави преко дана. Треба отворити кућу према југу а затворити према severu. Ограничити дубину куће и омогућити ниском зимском сунцу да уђе у кућу. Заштити кућу од прејаког летњег сунца зеленилом и заштитничима од сунца. Кompактан volumen куће takođe pomaže smanjenju gubitaka toplote iz kuće. Kod projektovanja je važno grupisati prostore slične funkcije i slične unutrašnje temperature, pomoćne prostorije smestiti na severu a dnevne na jugu. Karakteristike energetski efikasne hradnje treba uključiti u

proces projektovanja što ranije, već u fazi idejnog rešenja, jer se na taj način postižu najkvalitetniji rezultati.

**Toplotna zaštita.** – Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom), i pregrevanja prostora leti. Posledice su oštećenje konstrukcije, neudobno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrevanje takvih prostora zahteva veću količinu energije što dovodi do povećanja cene korišćenja i održavanja prostora ali i do većeg zagađenja sredine. Za standardno izolovanu kuću potrebna debljina izolacije iznosi 10cm, za niskoenergetski standard gradnje zahteva debljinu od 15-20cm, dok pasivni standard gradnje zahteva debljinu od 25-40cm. Treba naglasiti da su najveći gubici toplote kroz prozore i spoljni zid pa se njihovom sanacijom postižu velike uštede.

**Toplotni mostovi.** – Energetska efikasnost zgrade i potrošnja energije u zgradama, osim visokog nivoa toplotne zaštite zavisi i od smanjenja toplotnih mostova na minimum. Toplotni most je manje područje u omotaču grejnog dijela zgrade kroz koje je toplotni tok povećan zbog promene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela.

Izgraditi zgradu bez toplotnih mostova gotovo je nemoguće, ali uz pravilno projektovane detalje toplotne zaštite uticaj toplotnih mostova možemo smanjiti na minimum. Potencijalna mesta toplotnih mostova su konzolni prepusti balkona, prepusti strehe krovova, spojevi konstrukcija, spojevi zida i prozora, kutije za roletnu, niše za radijatore, temelji i dr. Zato na njih pri rešavanju konstruktivnih detalja treba obratiti posebnu pažnju. Prozore treba ugraditi tako da su bar dijelom u nivou toplotne izolacije, kutija za roletnu mora biti toplotno izolovana, toplotnu izolaciju zida treba povući do temelja, a po potrebi treba

izolovati i temelj. Po završetku izgradnje, kvalitet gradnje moguće je dodatno proveriti termografskim snimanjem.

**Zaštita od Sunca i pasivna sunčana arhitektura.** – U ukupnoj energetskom bilansu kuće važnu ulogu igraju i topotni dobici od Sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se Prihvatu Sunca i zaštiti od preteranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topline moraju regulisati i optimizirati u zadovoljavajuću cjelinu.

Preterano zagrevanje leti treba spričiti sredstvima za zaštitu od sunca, usmeravanjem dnevnog svetla, zelenilom prirodnim provetrvanjem i sl. Zbog delotvorne zaštite od preintezivnog osvetljenja primenjuju se sledeća rešenja:

- Arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.
- Elementi spoljašnje zaštite od Sunca: razni pokretni i nepokretni brisoleji, spoljne žaluzine, roletne, tende, inteligentna pročelja, savremena zastakljivanja i dr.
- Elementi unutrašnje zaštite od Sunca: roletne, žaluzine, rolovi, zavese i dr.
- Elementi unutar stakla za zaštitu od Sunca i usmeravanje svetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmerava svetlo, staklene prizme.

**Obnovljivi izvori energije u zgradama.** – Obnovljivi izvori su oni izvori koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično. Posebno se ističu: energija vodotokova, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplín, geotermalna energija.

Najčešće korišćeni obnovljivi izvori energije u zgradama su biomasa, Sunce i vetrar.

Biomasu je moguće pretvoriti u razne oblike korisne energije: toplotu, električnu energiju i tečna goriva za upotrebu u prevozu.

Sunčeva energija je neiscrpan izvor energije koji u zgradama možemo koristiti na tri načina: pasivno-za grejanje i osvetljenje prostora, aktivno-sistem sa sunčanim kolektorima rezervoarom tople vode i fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije.


Proizvodnja električne energije iz vetra i Sunca preporučuje se u uslovima gde ne postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu. Za domaćinstva su vrlo interesantne male vetroturbine snage do nekoliko desetina kW. One se mogu koristiti kao dodatni ili primarni izvor energije u udaljenim područjima.

**Sistemi gijanja, ventilacije i klimatizacije.** – Energetska potrošnja namjenjena za grijanje, ventilaciju i kondicioniranje vazduha predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama.

Koncepcija cjelovitog i integralno energetski efikasnog građenja podrazumijeva istovremeno razmatranje svih aspekata građevine, od arhitekture, pročelja i funkcije, preko konstrukcije, protivpožarne zaštite, akustike, pa do potrošnje energije i ekološkog kvaliteta zgrade. Osnovne metode projektovanja energetski efikasne zgrade uključuju tri bitna elementa: (1) smanjenje potreba za energijom (energetske uštede), (2) maksimiziranje korišćenja obnovljivih izvora energije i (3) korišćenje fosilnih goriva na optimalan način u pogledu zaštite prirodne sredine.

Smanjenje energetskih potreba je zadatak za projektante da: optimizuju zgradu u pogledu forme i položaja, da primene poboljšane mjere toplotne zaštite i energetski efiksnu rasvetu i opremu, da u

--	--	--

		pogledu GVK sistema primene efikasnu rekuperaciju toplote otpadnog zraka iz sistema ventilacije, da osiguraju male padove pritiska i smanjenje gubitaka toplote u razvodu i smanjenje potrošnje svih podsistema i druge primenjive mјere.  U pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, projektom se mora omoguћiti optimalno pasivno korišćenje sunčeve energije, dnevno osvetljenje, prirodna ventilacija, noćno hlađenje i korišćenje toplote tla. Uz to je potrebno razmotriti optimalno korišćenje solarnih kolektora, geotermalne energije, biomase i sličnih izvora.
20	<b>DOSTAVLJENO:</b> Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta.	
21	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Vesko Dedeić 
22	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	
		<b>SEKRETAR</b> Sava Zeković 
<b>PRILOZI</b>		
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

4779448 79	Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana	
4779481 50	Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"	
4779498 21	i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela	
4779519 75	br.3595/1, 3595/2 , 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I	
4779510 97		
4779529 05		
4779534 77		
4779537 93		
4779538 16		
4779540 95		
4779543 80		
4779548 88		
4779550 43		
4779554 60		
4779548 90		
4779571 67		
4779573 22		
4779573 91		
4779575 35		
4779583 70		
4779582 01		
4779530 70		
4779553 43		
4779557 05		
4779577 05		
4779588 95		
4779599 06		
4779601 00		
4779612 77		
4779527 17		
4779528 24		
4779537 06		
4779556 61		
4779557 14		
4779574 23		
4779589 29		
4780010 47		
4780030 63		
4780050 65		
4780059 60		
4780061 99		
4780079 90		
4780082 78		
4780083 65		
4780052 52		
4779984 76		
4779959 98		
4779909 44		
4779537 77		
4779537 48		
4779583 59		
4779576 21		
4779655 79		
4779551 07		
4779551 34		
4779553 19		
4779560 26		

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana

Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela

br.3595/1, 3595/2 , 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Plana:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana:

35/16-01-1409, od 27.07.2016. g.

"Skupeni list CG- opštinski propis" broj 02/19

Naručilac plana:

CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK

Obradivač plana:

"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2

Odgovorni planer:

Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1

Odgovorni planer:

Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2

Planer faze:

Natasa Tomović, dipl. ing.geo. - lic. br. 05-978/-2

faza izrade  
planskog dokumenta:

**PLAN**

naziv grafičkog priloga:

Topografsko katastarski plan

razmjera:

R = 1 : 1000

godina izrade plana:

2018.

broj grafičkog priloga:

**1**

### Legenda

- Detalji
- Astali
- Betoniske površine
- Ivočnjak
- Makadamske površine
- Elektrovodovi
- Granica po katastru
- Urbanetska parcela
- Objekti po katastru
- Objekti
- Stepenice
- Zidana ograda
- Betoniska ograda
- Metalska ograda
- Betoniski zid
- Kamenski zid
- Stijene
- Saht za stiju
- PTT saht
- PTT ormaric
- Vodovodni veliki saht
- Vodovodni mali saht
- Vodovodni priključak sa ogricom
- Hidrant
- Česma
- Bunar
- Sliknik
- Okno - saht
- Fekalna šalj
- Listopadno dvo
- Četinarsko dvo
- Rasveta
- Betoniski stub za struju
- Polygona tačka
- Sasobranci znaci





	<b>MAJAAART&amp;TO</b> <small>Zavod za razvoj i planiranje, urbanističko planiranje i arhitekturu</small>																								
<b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>																									
Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić																									
<b>Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"</b> I.k.p. 3144/3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parceala br. 3595/1, 3595/2, 3828, 3986, 3987 i 3989/2 KO Žabljak I <small>Odluka o izmjenama izrade baze i dopuna Planit Odluka o izmjenama izrade i dopuna Planit</small>																									
<small>75/1/1603-1/109, od 27.07.2016. g. Službeni list CO-čestitajući prijedlog 1603/10</small>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Naručilac plana:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Predsjednik SO Žabljak:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Vidoe Tomić, dipl. eca.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odradivač plana:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">"MAJAAART&amp;TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odgovorni planer:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odgovorni planer:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">faza izrade planinskog dokumenta:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px; text-align: center;"><b>PLAN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"><b>naziv grafičkog priloga:</b> Plan namjene površina</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">razmjera: <b>R = 1 : 1000</b></td> <td style="padding: 2px;">godina izrade plana: <b>2018.</b></td> <td style="padding: 2px;">broj grafičkog priloga: <b>5</b></td> </tr> </table>		Naručilac plana:	<b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>		Predsjednik SO Žabljak:	Vidoe Tomić, dipl. eca.		Odradivač plana:	"MAJAAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2		Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1		Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2		faza izrade planinskog dokumenta:	<b>PLAN</b>		<b>naziv grafičkog priloga:</b> Plan namjene površina			razmjera: <b>R = 1 : 1000</b>	godina izrade plana: <b>2018.</b>	broj grafičkog priloga: <b>5</b>
Naručilac plana:	<b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>																								
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoe Tomić, dipl. eca.																								
Odradivač plana:	"MAJAAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2																								
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1																								
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2																								
faza izrade planinskog dokumenta:	<b>PLAN</b>																								
<b>naziv grafičkog priloga:</b> Plan namjene površina																									
razmjera: <b>R = 1 : 1000</b>	godina izrade plana: <b>2018.</b>	broj grafičkog priloga: <b>5</b>																							

## LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP1

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

A

OZNAKA URBANISTIČKE ZONE

PLAN NAMJENE POVRŠINA:

 POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI

 POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJIH GUSTINA

 POVRŠINE ZA STANOVANJE MANJIH GUSTINA

 POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE

 POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU

 POVRŠINE ZA ZDRAVSTVO

 POVRŠINE ZA TURIZAM

 POVRŠINE ZA VJEŠTIČKE OBJEKTE

 POVRŠINE ZA VJEŠTIČKE OBJEKTE

 POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE

 POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE

 POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE

 POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

 POVRŠINE ZA ŠUME

 POVRŠINE ZA DRUŠTVSKI SAOBRAĆAJ


 POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

 POVRŠINE ZA OBJEKTE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE





MJEDJUZAVODSKA  
MAGISTARSKA

IZRADA PLANOVANJA, UREĐENJA, KAPACITETNOSTI - PROJEKCIJE




	<b>MAJAART&amp;TO</b>	
	ENTITET UPRAVLJAC, USTROJSTVO, FUNKCIJE I SISTEMI - MAMZA	
	<b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>	
Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C" i.k.p. 3144/13148 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela br. 3696/1, 3599/2, 3620, 3908, 3987 i 3609/2 KO Žabljak i		
Uključuje predloženo izmjeni i dopune Plan Grafika u izmjeni i dopuni i rezervni Plan 26/16/01-040, od 27.07.2016. (j. "Službeni list Crne Gore" prelazi faks 00176)		
Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK	
Predsjednik KO Žabljak:	Vidoe Tomčić, dipl. ecc.	
Obradivoč plana:	"Majaart&to" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-043/2	
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1	
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pr. - lic. br. 05-1692/09-2	
faza izrade planskog dokumenta:	<b>PLAN</b>	
naziv grafičkog priloga:	<b>Plan pejzažne arhitekture</b>	
razmjera:	godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:
R = 1 : 1000	2018.	<b>6</b>

**PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA**



PU POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE




CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK


Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana  
Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"  
i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela  
br. 3695/1, 3695/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I.

36/160/1438 od 27.07.2016. o.  
"Glačani tel CO-optinjeni projekat" br. 02/19

	99 6591400 344779305 09 239 6592659 644779300 01
	100 6591407 664779403 58 262 6592166 624779178 71
	101 6591446 834779481 28 262 6592166 644779226 13
	102 6591447 834779481 28 262 6592166 644779226 13
	103 6591340 354779402 64 264 6592017 534779179 61
	104 6591274 134779387 58 265 6591072 054779152 55
	105 6591315 844779360 99 266 6591797 014779211 29
	106 6591315 844779360 99 266 6591797 014779211 29
	107 6591276 864779388 10 268 6591773 374779333 48
	108 6591572 214779492 35 269 6591755 824779350 01
	109 6591572 214779492 35 269 6591755 824779350 01
	110 6591643 634779442 89 271 6591687 524779406 09
	111 6591652 724779495 50 272 6591843 904779615 69
	112 6591673 844779503 81 273 6591843 944779615 59
	113 6591681 724779503 81 273 6591843 944779615 59
	114 6591612 934779481 88 275 6591658 504779317 81
	115 6591666 884779673 92 276 6591655 464779356 48
	116 6591666 884779673 92 276 6591655 464779356 48
	117 6591722 744779602 42 278 6592115 644779296 70
	118 6591621 764779397 58 279 6592089 104779280 03
	119 6591630 454779465 11 280 6592021 894779364 23
	120 6591630 454779465 11 280 6592021 894779364 23
	121 6591643 634779442 88 282 6591696 294779381 10
	122 6591575 744779397 73 282 6592761 844779872 79
	123 6591651 724779523 81 283 6591843 944779872 52
	124 6591651 724779523 81 283 6592737 034779872 52
	125 6591665 534779441 98 288 6592717 354779801 04
	126 6591666 534779441 98 288 6592887 084779859 03
	127 6591666 534779441 98 288 6592887 084779859 03
	128 6591820 454779484 49 289 6592777 174779911 33
	129 6591843 424779622 09 290 6592791 494779947 06
	130 6591843 424779622 09 290 6592791 494779947 06
	131 6591810 634779328 27 292 6591677 94779513 13
	132 6591842 234779524 51 293 6591656 984779513 13
	133 6591866 064779487 00 294 6592185 124779184 44
	134 6591866 064779487 00 294 6592185 124779184 44
	135 6591881 994779405 66 296 6592335 044779332 56
	136 6591848 684779395 00 297 6591184 574779446 82
	137 6591848 684779395 00 297 6591184 574779446 82
	138 6591819 124779320 47 299 6591214 154779460 81
	139 6591608 144779351 18 300 6591164 764779436 44
	140 6591604 214779336 98 301 6592357 644779532 30
	141 6591604 214779336 98 301 6592357 644779532 30
	142 6591559 944779368 77 303 6591588 034779280 54
	143 6591517 164779356 47 304 6591195 724779391 11
	144 6591620 044779405 00 305 6591843 944779873 33
	145 6591761 134779222 94 306 6591083 224779377 23
	146 6591820 044779405 00 307 6591459 224779737 00
	147 6591674 144779238 00 308 6591432 544779739 72
	148 6591859 844779251 41 310 6592360 314779378 44
	149 6591859 844779251 41 310 6592360 314779378 44
	150 6591909 934779287 83 311 6591888 454779213 61
	151 6591909 934779287 83 311 6591888 454779213 61
	152 6591916 004779340 13 313 6592325 074779314 49
	153 6591916 004779340 13 313 6592325 074779314 49
	154 6591949 184779289 31 315 6592325 544779464 06
	155 6591949 184779289 31 315 6592325 544779464 06
	156 6591919 244779353 38 317 6591467 604779781 27
	157 6591950 534779345 03 318 6592759 564779818 80
	158 6591950 534779345 03 318 6592759 564779818 80
	159 6591966 484779382 03 320 6592288 6247792916
	160 6591990 294779366 08 321 6592366 554779673 73
	161 6591999 824779349 41 322 6591599 954779310 23





### ***HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA***

#### ***VODOSNABDJEVANJE***

— VODOVOD

— — — PLANIRANI VODOVOD

#### ***FEKALNA KANALIZACIJA***

— KANALIZACIONI VOD

— — — PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

■ POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO

■ PLANIRANO REVIZIONO OKNO

— — — SMJER ODVOĐENJA

#### ***ATMOSFERSKA KANALIZACIJA***

— KANALIZACIONI VOD

— — — PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

■ POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO

■ PLANIRANO REVIZIONO OKNO

— — — SMJER ODVOĐENJA

#### ***SAOBRAĆAJ***

— IVIČNJAK

■ OSOVINA SAOBRAĆAJNICE


■ OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

■ KOLSKO - PJESĀČKE POVRŠINE

■ PJESĀČKE POVRŠINE

○ JAVNI PARKING I GARAŽA





### ***LEGENDA***

\*\*\* \*\*\* \*\*\*— GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

— GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

#### ***ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA***

— ELEKTROVOD 35kV

— — — PLANIRANI ELEKTROVOD 35kV

— ELEKTROVOD 20kV

— — — PLANIRANI ELEKTROVOD 20kV

— ELEKTROVOD 10kV

— — — PLANIRANI ELEKTROVOD 10kV

— ELEKTROVOD 0.4kV

— — — PLANIRANI ELEKTROVOD 0.4kV

 TRAFOSTANICA

 PLANIRANA TRAFOSTANICA

#### ***SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA***

 IVIČNJAK

 OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

 OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA


 A — — — OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

 NAZIV SAOBRAĆAJNICE

 KOLSKO - PJESĀČKE POVRŠINE

 PJESĀČKE POVRŠINE

 JAVNI PARKING I GARAŽA



 <b>MAJART d.o.o.</b> Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić	 <b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>	
<p>Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana  <b>Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"</b>          I.p. 3144 i 3145 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela          br. 3595/1, 3595/2, 3626, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I</p> <p>Odluka o primjene novih kriterijuma izgradnje i obnova          u Žabljaku i deponiranju ugovora o izgradnji Planova          2019-2020. god. uč. 2019-2020. g.          "Narudžbeni fakultet Crne Gore" preko Izvršnog komiteta</p>		
Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK	
Projektnik SO Žabljak:	Vidnoj Tomić, dipl. eec.	
Održavač plana:	"MAJART d.o.o." Podgorica - Ic. br. 01-943/2	
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inžen., - Ic. br. 10-2734/1	
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. prpl. - Ic. br. 05-1692/06-2	
Faza uради planografskog dokumenta:	<b>PLAN</b>	
Naziv grafičkog priloga:	Plan elektronske komunikacione infrastrukture	
Razmjer:	godini izrade plana:	Broj grafičkog priloga:
R = 1 : 1000	2018.	<b>10</b>

## **LEGENDA**

\*\*\*\*\* GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

— GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

**UP 123** OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

### ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

— TK PODZEMNI VOD

— PLANIRANI TK PODZEMNI VOD

— PLANIRANI TK NADZEMNI VOD



TK OKNO

PLANIRANO TK OKNO

### SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA



IVIČNJAK



OSOVINA SAOBRAĆAJNICE



OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA



OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICE



NAZIV SAOBRAĆAJNICE



KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE



PJEŠAČKE POVRŠINE




JAVNI PARKING I GARAŽA



<p>Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana  <b>Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"</b>          i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela          br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I</p>																													
<p>Odluka o prethodnjem izradu izmjena i dopuna Plana:          Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana:</p>																													
<p style="text-align: right;">351/1601-1409, od 27.07.2016. g.          Službeni list CG-optinski propisi broj 02/19</p>																													
<table border="1"> <tr> <td>Naručilac plana:</td> <td colspan="2">CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</td> </tr> <tr> <td>Predsjednik SO Žabljak:</td> <td colspan="2">Vidoje Tomčić, dipl. ecc.</td> </tr> <tr> <td>Obradivač plana:</td> <td colspan="2">'MAJAART&amp;TO' d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2</td> </tr> <tr> <td>Odgovorni planer:</td> <td colspan="2">Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1</td> </tr> <tr> <td>Odgovorni planer:</td> <td colspan="2">Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2</td> </tr> <tr> <td>faza izrade planskog dokumenta:</td> <td colspan="2"><b>PLAN</b></td> </tr> <tr> <td>naziv grafičkog priloga:</td> <td colspan="2"><b>Plan parcelacije</b></td> </tr> <tr> <td>razmjera:</td> <td>godina izrade plana:</td> <td>broj grafičkog priloga:</td> </tr> <tr> <td><b>R = 1 : 1000</b></td> <td><b>2018.</b></td> <td><b>11</b></td> </tr> </table>			Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK		Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.		Obradivač plana:	'MAJAART&TO' d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2		Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1		Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2		faza izrade planskog dokumenta:	<b>PLAN</b>		naziv grafičkog priloga:	<b>Plan parcelacije</b>		razmjera:	godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:	<b>R = 1 : 1000</b>	<b>2018.</b>	<b>11</b>
Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK																												
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.																												
Obradivač plana:	'MAJAART&TO' d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2																												
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1																												
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2																												
faza izrade planskog dokumenta:	<b>PLAN</b>																												
naziv grafičkog priloga:	<b>Plan parcelacije</b>																												
razmjera:	godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:																											
<b>R = 1 : 1000</b>	<b>2018.</b>	<b>11</b>																											

## ***LEGENDA***

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP1** OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- <sup>01</sup>○ KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA URBANISTIČKIH PARCELA



### Koordinate prelomnih tačaka granice urbanističkih parcela

112	6592180.24	4779214.61	168	6592611.87	4779839.15
113	6592186.50	4779204.43	169	6592615.02	4779841.65
114	6592200.37	4779201.26	170	6592618.76	4779844.16
115	6592213.08	4779209.52	171	6592622.53	4779846.25
116	6592212.09	4779210.17	172	6592626.58	4779848.06
117	6592207.84	4779218.05	173	6592630.49	4779849.44
118	6591383.30	4779276.09	174	6592580.18	4779802.57
119	6591375.54	4779274.57	175	6592599.31	4779786.47
120	6591365.54	4779273.70	176	6592564.10	4779744.65
121	6591367.11	4779257.56	177	6592576.98	4779759.95
122	6591372.12	4779258.46	178	6592557.85	4779776.05
123	6591388.82	4779260.35	179	6592544.97	4779760.75
124	6591476.57	4779640.76	180	6592570.73	4779791.35
125	6591475.26	4779640.57	181	6592589.86	4779775.25
126	6591466.94	4779637.77	182	6592551.21	4779729.35
127	6591465.86	4779637.39	183	6592532.09	4779745.45
128	6591450.68	4779658.82	184	6592525.45	4779698.75
129	6591460.10	4779666.33	185	6592538.33	4779714.05
130	6591463.21	4779661.10	186	6592519.21	4779730.16
131	6591471.65	4779646.73	187	6592506.33	4779714.86
132	6591408.27	4779293.89	188	6592512.57	4779683.46
133	6591387.65	4779282.14	189	6592493.44	4779699.56
134	6591384.18	4779297.92	190	6592480.56	4779684.26
135	6591404.20	4779304.43	191	6592499.69	4779668.16
136	6591363.59	4779294.33	192	6591973.92	4779555.42
137	6591365.14	4779278.18	193	6591981.45	4779555.07
138	6591375.15	4779279.05	194	6591980.32	4779527.90
139	6591381.97	4779280.39	195	6591972.18	4779509.85
140	6591402.31	4779309.33	196	6591961.22	4779514.54
141	6591397.46	4779321.89	197	6591963.33	4779520.21
142	6591381.77	4779317.05	198	6591968.22	4779531.17
143	6591380.28	4779314.24	199	6591879.76	4779257.74
144	6591362.05	4779310.47	200	6591896.74	4779257.74
145	6591366.46	4779310.85	201	6591896.45	4779256.45
146	6591374.23	4779312.37	202	6591893.97	4779252.58
147	6591395.99	4779325.69	203	6591882.18	4779247.78
148	6591378.96	4779318.54	204	6591873.05	4779259.27
149	6591372.88	4779345.22	205	6591617.30	4779651.34
150	6591389.92	4779342.31	206	6591618.63	4779655.09
151	6591395.55	4779326.84	207	6591623.78	4779668.79
152	6591360.63	4779330.29	208	6591626.66	4779676.21
153	6591360.25	4779347.38	209	6591606.40	4779683.59
154	6591372.90	4779316.67	210	6591605.89	4779683.74
155	6591366.08	4779315.34	211	6591589.91	4779688.57
156	6591361.68	4779314.95	212	6591582.89	4779660.28
157	6592654.06	4779854.93	213	6591610.55	4779653.19
158	6592634.56	4779850.52	214	6591596.30	4779620.03
159	6592640.06	4779826.13	215	6591603.11	4779620.48
160	6592659.57	4779830.54	216	6591573.70	4779619.65
161	6592612.19	4779801.77	217	6591593.83	4779619.87
162	6592625.07	4779817.07	218	6591807.12	4779107.20
163	6592605.95	4779833.17	219	6591811.68	4779127.10
164	6592593.06	4779817.87	220	6591800.87	4779130.74
165	6592639.91	4779826.10	221	6591796.44	4779132.69
166	6592631.75	4779822.80	222	6591778.56	4779188.79
167	6592608.79	4779836.28	223	6591788.86	4779206.10

### Koordinate prelomnih tačaka granice urbanističkih parcela

2464	6591940.15	4779940.93	2520	6592268.92	4779746.11
2465	6591921.39	4779936.44	2521	6592276.35	4779740.57
2466	6591923.67	4779911.53	2522	6592286.29	4779733.48
2467	6591885.87	4779903.27	2523	6592405.75	4779712.66
2468	6591889.10	4779866.88	2524	6592413.42	4779714.04
2469	6591912.76	4779848.04	2525	6592418.83	4779715.60
2470	6591915.88	4779847.19	2526	6592439.77	4779724.09
2471	6591919.65	4779844.77	2527	6592445.68	4779725.75
2472	6591926.26	4779838.82	2528	6592476.39	4779730.81
2473	6591912.70	4779817.05	2529	6592485.32	4779728.31
2474	6591948.19	4779779.80	2530	6592486.25	4779729.49
2475	6591943.12	4779777.03	2531	6592495.37	4779730.31
2476	6591925.72	4779772.01	2532	6592546.19	4779790.64
2477	6591898.21	4779762.31	2533	6592620.97	4779879.43
2478	6591876.00	4779747.99	2534	6592621.13	4779883.59
2479	6591907.53	4779707.28	2535	6592593.56	4779922.24
2480	6591925.61	4779673.01	2536	6592585.13	4779937.45
2481	6591930.74	4779653.43	2537	6592582.38	4779940.47
2482	6591941.27	4779654.00	2538	6592564.33	4779949.96
2483	6591966.79	4779656.17	2539	6592524.15	4779996.28
2484	6592004.54	4779656.57	2540	6592277.53	4779720.14
2485	6592006.85	4779571.29	2541	6592270.03	4779708.64
2486	6592049.91	4779517.28	2542	6592250.05	4779677.34
2487	6592056.76	4779521.71	2543	6592241.65	4779664.21
2488	6592065.60	4779507.16	2544	6592233.39	4779650.97
2489	6592078.70	4779516.26	2545	6592227.21	4779641.24
2490	6592087.37	4779522.96	2546	6592227.71	4779640.73
2491	6592092.73	4779526.98	2547	6592225.30	4779637.76
2492	6592103.66	4779535.18	2548	6592204.85	4779606.29
2493	6592113.71	4779547.82	2549	6592197.29	4779594.53
2494	6592125.58	4779556.26	2550	6592189.97	4779582.98
2495	6592142.01	4779537.26	2551	6592181.88	4779570.67
2496	6592151.23	4779526.43	2552	6592174.00	4779560.12
2497	6592155.52	4779531.95	2553	6592166.80	4779548.96
2498	6592130.38	4779561.13	2554	6592157.94	4779534.72
2499	6592139.00	4779569.86	2555	6592159.58	4779536.96
2500	6592146.60	4779577.57	2556	6592144.49	4779521.40
2501	6592155.59	4779588.86	2557	6592136.26	4779516.51
2502	6592164.23	4779599.72	2558	6592121.77	4779507.65
2503	6592172.74	4779610.41	2559	6592108.91	4779499.63
2504	6592181.54	4779621.46	2560	6592105.37	4779505.44
2505	6592190.24	4779632.40	2561	6592104.81	4779496.99
2506	6592212.45	4779618.06	2562	6592095.10	4779490.87
2507	6592216.81	4779624.80	2563	6592088.09	4779502.32
2508	6592195.90	4779638.50	2564	6592081.04	4779481.76
2509	6592204.39	4779651.47	2565	6592083.22	4779483.01
2510	6592212.07	4779664.57	2566	6592815.06	4780181.17
2511	6592220.65	4779677.88	2567	6592812.95	4780170.68
2512	6592229.66	4779691.84	2568	6592797.03	4780162.49
2513	6592238.30	4779704.74	2569	6592816.46	4780180.02
2514	6592258.47	4779690.56	2570	6592818.28	4780178.86
2515	6592261.21	4779694.82	2571	6592830.67	4780193.48
2516	6592240.19	4779707.97	2572	6592832.06	4780192.56
2517	6592249.40	4779722.32	2573	6592840.57	4780200.60
2518	6592257.28	4779734.17	2574	6592834.15	4780207.18
2519	6592264.09	4779745.54	2575	6592853.10	4780212.88

### Koordinate prelomnih tačaka granice urbanističkih parcela

2688	6591635.70	4779787.44	2744	6591649.99	4779605.95
2689	6591645.02	4779772.60	2745	6591667.87	4779605.77
2690	6591656.53	4779762.81	2746	6591668.52	4779594.03
2691	6591651.84	4779756.40	2747	6591668.36	4779594.00
2692	6591649.19	4779753.59	2748	6591684.49	4779557.90
2693	6591664.27	4779800.04	2749	6591686.46	4779597.30
2694	6591660.52	4779800.33	2750	6591672.44	4779559.61
2695	6591653.45	4779801.64	2751	6591853.42	4779632.72
2696	6591614.00	4779788.54	2752	6591849.67	4779630.78
2697	6591611.39	4779779.73	2753	6591851.04	4779628.96
2698	6591607.42	4779763.34	2754	6591854.68	4779631.01
2699	6591607.50	4779762.57	2755	6591891.49	4779651.31
2700	6591606.87	4779760.03	2756	6591866.17	4779636.29
2701	6591622.37	4779753.30	2757	6591846.68	4779624.77
2702	6591697.39	4779738.61	2758	6591845.14	4779629.26
2703	6591620.75	4779729.45	2759	6591832.08	4779661.03
2704	6591615.03	4779715.81	2760	6591831.19	4779663.35
2705	6591613.51	4779704.01	2761	6591814.83	4779707.92
2706	6591613.34	4779702.67	2762	6591858.95	4779736.36
2707	6591605.01	4779706.40	2763	6591891.35	4779578.52
2708	6591599.22	4779708.91	2764	6591890.69	4779576.88
2709	6591594.79	4779709.69	2765	6591894.28	4779575.57
2710	6591601.08	4779737.12	2766	6591894.86	4779577.15
2711	6591620.72	4779732.68	2767	6591967.62	4779555.91
2712	6591601.91	4779740.02	2768	6591955.12	4779556.08
2713	6591670.66	4779695.19	2769	6591941.74	4779558.39
2714	6591629.70	4779684.01	2770	6591923.34	4779561.39
2715	6591641.69	4779681.49	2771	6591903.86	4779562.82
2716	6591650.04	4779679.39	2772	6591881.83	4779564.37
2717	6591662.85	4779676.51	2773	6591879.51	4779564.29
2718	6591669.69	4779687.21	2774	6591870.70	4779580.58
2719	6591648.95	4779706.50	2775	6591850.47	4779582.26
2720	6591646.22	4779703.57	2776	6591850.54	4779584.71
2721	6591640.73	4779708.67	2777	6591850.44	4779587.15
2722	6591634.15	4779695.35	2778	6591848.44	4779613.36
2723	6591635.56	4779713.48	2779	6591847.63	4779620.70
2724	6591638.28	4779716.41	2780	6592095.88	4779342.89
2725	6591628.89	4779725.14	2781	6592138.50	4779369.32
2726	6591624.26	4779728.08	2782	6592114.37	4779409.67
2727	6591609.02	4779693.17	2783	6592113.20	4779410.96
2728	6591592.25	4779698.68	2784	6592111.63	4779411.69
2729	6591631.93	4779647.49	2785	6592109.75	4779411.73
2730	6591656.19	4779641.52	2786	6592108.26	4779411.14
2731	6591658.73	4779655.03	2787	6592106.36	4779409.93
2732	6591645.69	4779601.30	2788	6592101.83	4779417.35
2733	6591649.41	4779600.81	2789	6592103.98	4779418.70
2734	6591649.06	4779599.01	2790	6592105.81	4779423.80
2735	6591645.46	4779599.61	2791	6592105.15	4779425.12
2736	6591662.70	4779561.16	2792	6592102.59	4779423.56
2737	6591654.88	4779562.19	2793	6592079.81	4779460.26
2738	6591623.83	4779566.55	2794	6592082.37	4779461.83
2739	6591621.64	4779566.80	2795	6592079.87	4779465.87
2740	6591612.43	4779569.17	2796	6592074.35	4779467.17
2741	6591613.26	4779621.14	2797	6592038.21	4779444.70
2742	6591624.66	4779620.90	2798	6592065.42	4779400.86
2743	6591652.09	4779618.44	2799	6592083.79	4779412.08

	<b>CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</b>																																	
<p style="text-align: center;"><b>Agenija za projektovanje i planiranje - Nikšić</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana</b>  <b>Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"</b>          i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela          br. 3695/1, 3695/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I</p>																																		
<small>OdLuka o pripremi izmene i dopune Plan Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plan 301-16-01-1408, od 27.07.2016.g. "Sustava za CO-registraciju priloga" broj 00.19</small>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Naručilac plana:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Predsjednik SO Žabljak:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Vidoe Tomović, dipl. eec.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Obradivač plana:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">"MAJAART&amp;TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odgovorni planer:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odgovorni planer:</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px; text-align: center;">faza izrade planskog dokumenta:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px; text-align: center;"><b>PLAN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px; text-align: center;">naziv grafičkog priloga:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px; text-align: center;">Plan nivelacije i regulacije</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">razmjera:</td> <td style="padding: 2px;">godina izrade plana:</td> <td style="padding: 2px;">broj grafičkog priloga:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">R = 1 : 1000</td> <td style="padding: 2px;">2018.</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"><b>12</b></td> </tr> </table>		Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK		Predsjednik SO Žabljak:	Vidoe Tomović, dipl. eec.		Obradivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2		Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1		Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2		faza izrade planskog dokumenta:			<b>PLAN</b>			naziv grafičkog priloga:			Plan nivelacije i regulacije			razmjera:	godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:	R = 1 : 1000	2018.	<b>12</b>
Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK																																	
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoe Tomović, dipl. eec.																																	
Obradivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2																																	
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1																																	
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2																																	
faza izrade planskog dokumenta:																																		
<b>PLAN</b>																																		
naziv grafičkog priloga:																																		
Plan nivelacije i regulacije																																		
razmjera:	godina izrade plana:	broj grafičkog priloga:																																
R = 1 : 1000	2018.	<b>12</b>																																

## ***LEGENDA***

----- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

----- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

**UP1** OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

01 GL1 02 GRAĐEVINSKA LINIJA GL1

P+1 SPRATNOST OBJEKTA

◎ POSTOJEĆI KONTEJNER

----- STAZA ZA NORDIJSKO SKIJANJE

### ***SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA***

□ IVIČNJAK

■ OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

■ A ■ OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA


A ■ A OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

■ A ■ NAZIV SAOBRAĆAJNICE

■ ■ ■ KOLSKO - PJESAČKE POVRŠINE

■ ■ ■ PJEŠAČKE POVRŠINE

■ ○ ■ JAVNI PARKING I GARAŽA



## Koordinate prelominých tačaka GL

2582	6592345.52	4779531.59	2639	6592027.80	4779376.09
2583	6592347.97	4779534.10	2640	6592001.57	4779417.03
2584	6592347.72	4779534.33	2641	6592482.55	4780060.84
2585	6592354.85	4779541.83	2642	6592481.12	4780063.77
2586	6592355.21	4779541.49	2643	6592466.63	4780057.92
2587	6592357.46	4779543.85	2644	6592460.49	4780053.44
2588	6592355.80	4779545.81	2645	6592456.63	4780052.70
2589	6592362.76	4779551.60	2646	6592446.42	4780024.17
2590	6592363.80	4779550.36	2647	6592441.80	4780016.02
2591	6591597.55	4779282.03	2648	6592441.80	4780015.09
2592	6591604.89	4779300.03	2649	6592435.78	4780005.15
2593	6591605.25	4779300.92	2650	6592424.18	4779995.97
2594	6591608.83	4779313.69	2651	6592414.17	4779981.19
2595	6591609.70	4779319.14	2652	6592449.68	4779951.54
2596	6591656.44	4779279.84	2653	6592472.64	4779976.38
2597	6591653.77	4779299.10	2654	6592503.40	4780010.32
2598	6591656.14	4779299.24	2655	6592499.33	4780017.99
2599	6591655.53	4779306.61	2656	6592496.22	4780032.86
2600	6591652.75	4779306.45	2658	6592056.27	4779182.12
2601	6591651.84	4779313.42	2659	6592021.28	4779187.29
2602	6592715.50	4779787.76	2660	6592020.69	4779200.70
2603	6592720.32	4779779.62	2661	6592018.63	4779243.02
2604	6592725.25	4779772.08	2662	6591877.71	4779160.26
2605	6592732.04	4779762.69	2664	6591972.00	4779235.41
2606	6591331.19	4779259.18	2665	6591955.11	4779236.23
2607	6591695.44	4779315.20	2666	6591922.94	4779346.52
2608	6591694.88	4779319.20	2667	6591926.08	4779346.33
2609	6591787.37	4779175.43	2668	6591926.08	4779346.11
2610	6591787.90	4779158.65	2669	6591935.16	4779345.47
2611	6591532.29	4779569.04	2670	6591934.07	4779324.71
2612	6591526.99	4779546.68	2671	6591939.69	4779324.63
2613	6591538.59	4779543.70	2672	6591939.72	4779323.57
2614	6591544.31	4779566.16	2673	6591906.56	4779258.04
2615	6592000.81	4779646.46	2674	6591924.74	4779257.94
2616	6591967.27	4779646.17	2675	6591755.81	4779380.05
2617	6591941.81	4779644.01	2676	6591747.24	4779372.58
2618	6591894.49	4779641.46	2677	6591756.39	4779363.49
2619	6591871.26	4779627.69	2678	6591766.18	4779370.93
2620	6591857.98	4779619.83	2679	6591776.11	4779381.77
2621	6591860.14	4779591.49	2680	6591626.66	4779676.21
2622	6591876.92	4779590.10	2681	6591820.32	4779441.21
2623	6591884.78	4779575.57	2682	6591627.72	4779488.49
2624	6591888.56	4779584.97	2683	6591626.16	4779476.01
2625	6591901.22	4779580.04	2684	6591646.69	4779473.25
2626	6591898.75	4779573.20	2685	6591648.22	4779486.01
2627	6591904.58	4779572.79	2686	6591522.65	4779422.60
2628	6591924.51	4779571.33	2687	6591491.73	4779437.97
2629	6591943.40	4779568.25	2688	6591501.35	4779473.18
2630	6591956.04	4779566.07	2689	6591486.19	4779474.55
2631	6591968.08	4779565.90	2690	6591489.35	4779488.00
2632	6591978.74	4779565.21	2691	6591491.35	4779498.69
2633	6592002.60	4779580.44	2692	6591501.94	4779496.10
2634	6591917.87	4779392.86	2693	6591503.36	4779502.01
2635	6591866.49	4779365.86	2694	6591514.23	4779499.40
2636	6592019.83	4779428.93	2695	6591529.25	4779495.79
2637	6592028.56	4779415.45	2696	6591527.89	4779489.79
2638	6592045.47	4779386.22	2697	6591530.26	4779487.05

